

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 119/17

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 439

Mjesto i datum: Nikšić, 26.12.2017.godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU ROBA
za potrebe TE Pljevlja:**

Rezervni djelovi

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	6
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	15
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	16
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	17
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	18
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	19
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	20
SADRŽAJ PONUDE	21
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	22
FINANSIJSKI DIO PONUDE	28
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	29
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	30
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	31
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	35
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	40
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	45
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	46

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD	Lice/a za davanje informacija: Andrija Lazović
Adresa: Vuka Karadžića br. 2	Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	PIB (Matični broj): 02002230
Telefon: +382 40 204 220	Faks: +382 40 214 247
E-mail adresa: andrija.lazovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka roba za potrebe TE Pljevlja - Rezervni djelovi, pod rednim brojem 439 Plana javnih nabavki br. 10-00-54016 od 24.11.2017.godine.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

42113190-2 Pogonske naprave
31000000-6 Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba

IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **357.000,00 €**

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

- 1) liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primiocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
- 2) uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
 - U ponudi dostaviti detaljan tehnički opis robe koja se nudi;
- 3) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VI Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

VIII Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok isporuke: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

b) Mjesto isporuke: TE Pljevlja.

IX Jezik ponude:

- crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- tehnički opis robe se može dostaviti i na engleskom jeziku.

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniža ponuđena cijena broj bodova

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 02.02.2018. godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 02.02.2018. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan u trenutku zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

Prodavac sa kojim se zaključi ugovor je dužan da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje posla dostavi naručiocu:

- garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

Tajnost podataka

Nema tajnih podataka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Rezervni djelovi

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	DOPREMA UGLJA			
1.1		Bubnjevi za gumenu transportnu traku (crtež). NAPOMENA: kućišta i ležajevi moraju biti FAG ili SKF		
1.2		Bubanji Ø400-gumirani	kom	6
1.3		Bubanji Ø500-gumirani	kom	4
1.4		Pumni agregat Pollard tip MP25: protok 37 l/min, 220/380v, 0,75kW, 1500o/min sa bajpas regulatorom na 5 bara ili ekvivalent	kom	1
1.5		Valjak za transportere Ø133x465 sa ležajevima 6305 2RS1(SKF ili FAG) DIN 22107. Cijev kalibrisana JUS CB5240 Ø133x5 Č.0361, Ds=±5%, osovina Ø28(30) Č.0645.	kom	180
1.6		Grid spojnice 1070 TGH komplet(PHE 1070 TGRSB X4 KOM+PHE1070 TGGRID X2 KOM+PHE 1070 TGHCOVER X2 KOM)	kom	2
2	HPV			
2.1		Rezervni dijelovi za pumpe Proizvođač: "Gumel" Jagodina GEN 50		
2.1.1		Stator pumpe za kreč GEN 50	kom	12
2.1.2		Rotor pumpe za kreč GEN 50	kom	6
2.1.3		Zglob komplet pumpe GEN 50	kom	6
2.1.4		Kardansko vratilo pumpe GEN 50	kom	4
2.1.5		O prsten 74x3	kom	20
2.1.6		Osovina pumpe za kreč GEN50	kom	2
2.1.7		Kućište pumpe za kreč GEN 50	kom	2
2.2		Valjkasti jednoređni lanac skf oznaka PHC 40-1 , t=12,70mm, d1Min= 7,95mm, b1Max=7,85mm ili ekvivalent	m	10
2.3		Spojnicica za valjkasti jednoređni lanac skf oznaka PHC 40-1	kom	10
2.4		Poluspojnicica za valjkasti jednoređni lanac skf oznaka PHC 40-1	kom	10
2.5		Set zaptivača za dozir pumpu(metalna) DPA003 12/70 DUWAR	set	10
3	BAGER STANICA			
3.1		Rezervni dijelovi za bager pumpe . Proizvođač HABERMANN. Tip:NPK 200/560 PN25. (Crtež 2-2622-013/0)		
3.1.1		Habajući zid na usisu poz40	kom	2

3.1.2		Čaura kućišta poz 50	kom	2
3.1.3		Radno kolo bager pumpe poz.60	kom	2
3.1.4		Habajuci zid na potisu poz.70	kom	2
3.1.5		Zaštitna čaura osovine bager pumpe poz.453	kom	4
3.1.6		Mehanički zaptivač tip HECKER WERKE GmbH+Co. Kg ART NR 100 653(HN 401-4978 D 100 m BSVGF AV 100680. navesti tačan sadržaj AUF NR.A.08.167 26/05	kom	4
3.1.7		Mehanički zaptivač HGD1-D100-Q1Q13EGG code 1000/586/620 art.nr. AV104132 navesti tačan sadržaj AUF, Tr.NR. A 08 14168/08 poz. 458,459,477,479,482,483,484,470) sa setom zaptivki poz 90,11,21,341,350,348,489	kom	4
3.1.8		Čaura poz. 461	kom	4
3.1.9		Bacač poz 222	kom	2
3.1.10		Navrtka čelik DIN981 poz.230	kom	2
3.1.11		Aksijalna zaptivka vratila poz.232	kom	2
3.1.12		Radijalna zaptivka vratila poz.234	kom	2
3.1.13		Osigurač poz.495.1	kom	2
3.1.14		Poklopac poz.473	kom	4
3.1.15		Konusni komad poz.10	kom	2
3.1.16		Konusni komad poz.20	kom	4
3.2		Valjkasti jednoreadni lanac skf oznaka PHC 60-1 , t=19,05mm,d1Min= 11,91mm,b1Max=12,57mm ili ekvivalent	m	20
3.3		Spojnicica za valjkasti jednoreadni lanac skf oznaka PHC 60-1	kom	10
3.4		Poluspojnicica za valjkasti jednoreadni lanac skf oznaka PHC 60-1	kom	10
3.5		Klinasti remen SPC 3750(1set=8 kaiševa)	set	4
3.6		Dvoredni galov valjkasti lanac. Tip: 200-2 (ANSI), 40A-2 (ISO) P=63, 5 mm. d1max. = 39,68mm. b2min=37,85 mm. Dužina L=5000 mm. Proizvođač: SKF ili ekvivalent.	kom	2
3.7		Spojnicica za dvoredni galov valjkasti lanac. Tip: 200-2 (ANSI), 40A-2 (ISO)	kom	5
3.8		Poluspojnicica za dvoredni galov valjkasti lanac. Tip: 200-2 (ANSI), 40A-2 (ISO)	kom	5
3.9		Ovalni zasun No125, NP16, L=325 mm.	kom	2
3.10		Ovalni zasun No200, NP10, L=400 mm.	kom	1

4	Kotao i mazutna stanica			
4.1		Vodokazni pribor: tip: A2-250. Proizvođač: "IGEMA" ili ekvivalent		
4.1.1		Paket liskuna 400/11/1,4, PN=250 bar.	kom	6
4.1.2		Bakarni zaptivač: 400/0,5	kom	6
4.2		Zupčasta spojnica za mazutnu pumpu I-og stepena, Tip: MK-65/55-125	kom	2
4.3		Čeoni zaptivač za mazutnu pumpu II-og stepena, tip:HPC-65/35-500	kompl.	2
4.4		Grafitni prsten, Materijal: grafit AG-1500-C05 (po FOX-u).	kom.	4
4.5		Gumeni prsten Ø80x5 mm. Materijal: uljnootporna guma NAPOMENA: Data je mjera unutrašnjeg prečnika.	kom	4
4.6		Gumeni prsten Ø100x5 mm. Materijal: uljnootporna guma NAPOMENA: Data je mjera unutrašnjeg prečnika.	kom	4
4.7		Plastični konusni prsten Ø110/Ø100 mm. Materijal: teflon.	kom	4
5	Rezervni dijelovi za turbinu			
5.1		Stop ventil CVP, (crtež br.B-1157614)		
5.1.1		Vreteno ventila, crt.br.V-1157615	kom	2
5.1.2		Ventil rasteretni, crt.br.V-1131138	kom	2
5.1.3		Navrtka rasteretnog ventila, crt.br. G-1137823	kom	2
5.1.4		Prsten noseći (šajbna), crt.br. D-1131140	kom	2
5.1.5		Tijelo ventila, crt.br. V-1131142	kom	2
5.1.6		Prsten podložni, ct.br. D-1237308	kom	2
5.1.7		Prsten zaptivni, crt.br. G-1157707	kom	2
5.1.8		Amortizer servo motora, crt.br.G-1232521	kom	2
5.2		Zaštitni ventil CSP, crt.br.Bu-1221414		
5.2.1		Glava rasteretnog ventila, crt.br.G-1138253	kom	2
5.2.2		Navrtka rasteretnog ventila, crt.br. D-1138254	kom	2
5.2.3		Prsten noseći (šajbna), crt.br. D-1138255	kom	2
5.2.4		Disk crt.br.G-1164298	kom	2
5.2.5		Navrtka krunasta M36x2 mm, crt.br.D-1138270	kom	2
5.3		Regulacioni ventil CVP vr.2, crt.br. B-1295027		

5.3.1		Glava rasteretnog ventila, crt.br.B-1295027	kom	1
5.3.2		Navrtka rasteretnog ventila, crt.br.B-1295028	kom	1
5.3.3		Navrtka regulacionog ventila, crt.br.B-1295029	kom	1
5.4		Regulacioni ventil CVP br.3 i 4, crt.br.V-1157555		
5.4.1		Vođica vretena (buksna), crt.br. V-1157560	kom	1
5.5		Regulacioni ventil CSP, crt.br. B-1284130		
5.5.1		Glava regulacionog ventila, crt.br.1284131	kom	3
5.5.2		Glava rasteretnog ventila, crt.br. 1284132	kom	2
5.5.3		Navrtka rasteretnog ventila, crt.br. 1253853	kom	2
5.5.4		Čaura regulacionog ventila, crt.br. 1253855	kom	4
5.5.5		Navrtka noseća, crt.br. 1284133	kom	3
5.5.6		Prsten kuglasti (šajbna), crt.br. 1137629	kom	2
5.5.7		Navrtka krunasta M33x2 mm, crt.br.1284137	kom	2
5.5.8		Opruga zavojna Ø235/185x418 mm, crt.br. G-1138216	kom	2
5.6		Zaptivači za prirubnice paropusnih cijevi CVP i CSP		
5.6.1		Prsten zaptivni, Ø284/205x4, crt.br.1335969	kom	4
5.6.2		Prsten zaptivni, Ø470/400x4 mm, 28OCT.24.560.01	kom	4
6	ELEKTRO OPREMA			
6.1		Digitalni multimetar Fluke 175, napon DC 1000V $\pm(0.15\%+2)$, napon AC 1000V $\pm(1.0\%+3)$, struja DC 10A $\pm(1.0\%+3)$, struja AC 10A $\pm(1.5\%+3)$, otpor 50 M Ω $\pm(0.9\%+1)$, kapacitet 10000 mikro F $\pm(1.2\%+2)$, frekvencija 100 kHz $\pm(0.1\%+1)$, zvučni indikator kod ispitivanja neprekinutosti i kod ispitivanja diode, upozorenje kod pogrešno priključenih mjernih vezica, indikator istrošenosti baterije, ergonomski oblikovano gumeno zaštitno kućište, automatsko i manualno podešavanje mjernog opsega, upozorenje za prisustvo napona većih od 30V, dostaviti sertifikat da je instrument ispitan od nezavisne laboratorije za kategoriju CAT III 1000V ili ekvivalent	kom	7
6.2		Amper kliješta Fluke 323, opseg mjerenja struje AC 400A, tačnost mjerenja struje AC 2% ± 5 cifara, opseg mjerenja napona AC 600V, tačnost mjerenja napona AC 1,5% ± 5 cifara, opseg mjerenja napona DC 600V, tačnost mjerenja napona DC 1,0% ± 5 cifara, opseg mjerenja otpornosti 400 Ω /4000 Ω , tačnost mjerenja otpornosti 1% ± 5 cifara,	kom	5

		dostaviti sertifikat da je instrument ispitan od nezavisne laboratorije za kategoriju CAT IV 600V ili ekvivalent		
6.3		Mjerač broja obrtaja ISO-TESTO 465 +1 do +9999 ob/min (tahometar) kalibriran po ISO, kat.br. 1238906 ili ekvivalent	kom	1
6.4		Megger S1-568 uređaj za ispitivanje otpornosti izolacije svih vrsta VN opreme, naponski nivoi 250V, 500V, 1000V, 2500V i 5000V mogućnost finog podešavanja u koracima od 10 i 25V, mjerni opseg struje 0,01 nA do 8 mA, opseg voltmetra 30V - 660V AC ili DC, automatski IR-otpornost izolacije, PI-indeks polarizacije, DAR-koeficijent dielektričnog pražnjenja, SV-ispitivanje naponom u koracima, DD-ielektrično pražnjenje, opseg izolacione otpornosti od 10 KΩ do 15 TΩ, uređaj namijenjen za terenska mjerenja, otporan na smetnje u el.energetskim postrojenjima, analogni i digitalni prikaz rezultata mjerenja, napajanje iz mreže ili preko ugrađene dopunjive baterije, interna memorija za skladištenje rez. mjerenja u realnom vremenu, USB port za prebacivanje podataka na računar, mogućnost mjerenja napona, ispitne struje, kapaciteta, ugrađen tajmer, dostaviti sertifikat da je ispitan od nezavisne laboratorije. Sigurnost: IEC61010-1 CAT IV 600V ili ekvivalent.	kom	1
6.5		Mjerna čelija tip HBM PW16C3 100kg	kom	4
6.6		Elektronika za vagu WK 50	kom	1
6.7		Z profil PFREUNDT BW2	kom	2
6.8		A400-CP630-WEB -5.7" color TFT Operator Panel (Mora biti upisan aplikativni -korisnički softver za kombinovani uređaj)	kom	2
6.9		Dvostruki izmjenjivač toplote od duran stakla za EGK1/2 sa priključcima za gas	kom	2
6.10		Temperaturni kontroler HT55 za montažu na šinu. Temperaturni opseg podesiv od 20-200°C. Napajanje 230V Ac 50Hz, senzor Pt 100	kom	1
6.11		Set ventila za 100 °C (ulazno-izlazni) PMG	kom	2
6.12		Komplet rez.djelova za JES 301: zaptivke, O prsten, filter 200 °C	kom	6
6.13		Keramički štap za sondu KES/KIS 2003 ili KES 5003: KER -2003	kompl	1
6.14		Filter element za čišćenje vazduha na ventilatoru DURAG D-R290	kom	2
6.15		Presostati za KU Telemehanique Nautilus tip: XMLB004A2S12, 0.2-2.4 bar, navoj 3/8" (n=19) ili ekvivalent	kom	2
6.16		Elektronski modul tip: MDR3001/5 sa LCD displejem I tastaturom za detektor metala tip: TKDE 1200/600 ili ekvivalent	kom	1
6.17		Termički osigurač p.n.745836	kom	6
6.18		Termički osigurač p.n.746842	kom	6
6.19		Analizatori gasova Caldos17 i Magos 106 Filter gasa FP-D+2µm PTFE-uložak	kompl	4

6.20		Analizatori gasova Caldos17 i Magnos 106 Filter gasa SS-6TF-MM-05 – uložak komplet	kompl	4
6.21		ŠTAMP.PLOČA, SENZOR CPU Idbr. 745745	kom	1
6.22		Ugradna ćelija 003000105	kom	3
6.23		Keramički filter 003000355	kom	3
6.24		Rotametar za kontrolu protoka vodonika 15-140 L/H H2 , 0807X1001/3	kom	1
6.25		Elektronski presostat ceraphant ptp31 sa piezootp. senzorom i metal.membran. IP55 temp. amb.-20...70°C kl.tač.<=0.5 sa lok.disp.i dva tranzistorske izlaza podesiva u celom mer.ops.proc . prik. G1/2A napa.24VDC,mj.ops: 0...+10 bara (E+H ili ekvivalent)	kom	3
6.26		Elektronski presostat ceraphant ptp31 sa piezootp. senzorom i metal.membran. IP55 temp. amb.-20...70°C kl.tač.<=0.5 sa lok.disp.i dva tranzistorske izlaza podesiva u celom mer.ops.proc . prik. G1/2A napa.24VDC,mj.ops: - 1...+4 bara (E+H ili ekvivalent)	kom	2
6.27		Ultrazvučno mjerenje nivoa FTU 231E-AA32 Prosonic M FMU42 napajanje 180-250 AC, 1xrelejni izlaz 5A 250 AC, transmitter za spoljnu montažu,-40..60°C ,IP66, opseg: 0...10 m (E+H ili ekvivalent)	kom	3
6.28		Ultrazvučno mjerenje nivoa FMU 42-APB2A22A Prosonic M FMU42 napajanje i izlaz dvožično, 24 VDC ,4- 20mA+hart, transmitter za spoljnu montažu,-40..60°C ,IP66, opseg: 0...10 m (E+H ili ekvivalent)	kom	2
6.29		Ultrazvučno mjerenje nivoa FMU90-L11CA111AA1A Prosonic S FMU90, napajanje 230 AC, 1xrelejni izlaz 5A 250 AC,izlaz 4-20 mA+hart, transmitter za spoljnu montažu, -40..60°C,IP 66, opseg: 0...10 m (E+H ili ekvivalent)	kom	1
6.30		Elektroda za mjerenje provodljivosti k=0,01 sa senzorom Pt 100 CLS15D-A1A1, procesni priključak R 1/2"	kom	1
6.31		Elektroda za mjerenje provodljivosti k=0,1 sa senzorom Pt 100 CLS15D-B1A1, procesni priključak R 1/2"	kom	2
6.32		Transmitter diferencijalnog pritiska PMD75- ACA8F11BAAA Deltabar S PMD75 IP 55, izlaz dvož. 4- 20 mA+hart, nap.24 VDC sa lokalnim displejom, proc. Prij. Npt 1/4-18, PN 420 bar, ops.mjer.0...3 mbar ili ekvivalent.	kom	1
6.33		Transmitter diferencijalnog pritiska PMD75- ACA8F11BAAA Deltabar S PMD75 IP 55, izlaz dvož. 4- 20 mA+hart, nap.24 VDC sa lokalnim displejom, proc. Prij. Npt 1/4-18, PN 420 bar, ops.mjer.-500 +500 mbar ili ekvivalent.	kom	1
6.34		Ultrazvučni senzor za mjerenje protoka DK9PT-EA za prenosivi transmitter Prosonic Flow 93T opseg mjerenja: DN 100...4000, temp.:0...170°C, sa instalacionim setom i prij. kablom ili ekvivalent.	kompl	1
6.35		SIGNALIZATOR NIVOVA PROVODNIH TEČNOSTI FTW 325 ZA MONTA.NA LETVI,ZA SIGN. DVA NIVOVA, PROGRAMIBILAN ZA VIŠE FUN.NAPAJ 100- 250V,50Hz, IZLAZ DVA PREKLOPNA RELEJA 230V,2A Endress+ Hauser ili ekvivalent	kom	2
6.36		Soft starter VLT® MCD 500 380-690 VAC, 90 kW, Control Voltage: 110 VAC and 220 VAC ili ekvivalent	kom	1

6.37		Induktivni davač obrtaja Telemecanique XSA-V 11373 (trožilni), pnp (trožilac), 12-48 V DC ili ekvivalent	kom	2
6.38		Trofazni nadzorni rele 3 x 300-500V, ABB CM-PVS 41S (nadzor faza, podnapona i prenapona) ili ekvivalent	kom	3
6.39		Blokovni pomoćni kontakti za bočnu ugradnju CAL-18-11 ABB ili ekvivalent	kom	10
6.40		Signalni kontakt motorno zaštitne sklopke za dojavu prorade zaštite, bočna ugradnja SK-11 ABB (1xNC, 1xNO)ili ekvivalent	kom	30
6.41		Pomoćni kontakt za termomagnetni zaštitni prekidač, ugradnja sa prednje strane GVAE11(1xNC, 1xNO) Schneider ili ekvivalent	kom	30
6.42		Tropolni kontakter 15 kW, 220 AC LC1-D32P7 Schnider ili ekvivalent	kom	20
6.43		Tropolni kontakter 11 kW, 220 AC LC1-D25P7 Schnider ili ekvivalent	kom	10
6.44		Tropolni kontakter 7.5 kW, 220 AC LC1-D18P7 Schnider ili ekvivalent	kom	15
6.45		Tropolni kontakter 75 kW, 220 AC LC1-D150P7 Schnider ili ekvivalent	kom	2
6.46		Vremenski rele kasni na uključenje napajannje 110-220 V AC, 1xNC 1xNO, RE7-TP13BU Schneider ili ekvivalent	kom	5
6.47		Špulna za kontakter 230V AC -P7 (za kontakte LC1D09-LC1D32) Schnider ili ekvivalent	kom	20
6.48		Mjerni uložak 1xPt100, temp. do 500°C, spoj 4-žični, zaštitna cijev Fi 6mm,dužina L=1025mm	kom	8
6.49		Mjerni uložak ϕ 6 mm za termoelement tip K T5.1711.3 ugradna dužina L=800,ukupna dužina zaštitne cijevi 935mm	kom	8
6.50		Mjerni uložak 1xPt100, temp. do 400°C, spoj trožični, zaštitna cijev Fi 6mm, L=435 mm, priključna glava oblik B, zaštita IP54	kom	2
6.51		Termoelement NiCr-NiAl, Tip K, kl.1, M20x1,5, Fi 10/8,IP65, mat. 12X18H10T (ГОСТ) za montažu u odgovarajuću zaštitne čaure, konstrukcija kao K 2-3 TERMOTEHNA ugradna dužina:		
		L=160mm	kom	1
		L=200mm	kom	2
		L=250mm	kom	2
6.52		Otporni termometar Pt100 za ležajeve sa produžnim kablom 2m, spoj 4xžični, opseg -50 – 250°C,min. vrijeme odziva, prečnik zaštitne cijevi Fi6, ugradna dužina L=250 mm (kao tip T91.xxxxx)	kom	6
6.53		Otporni termometar Pt100 za ležajeve sa produžnim kablom 2m, spoj 4xžični, opseg -50 – 2500C,min. vrijeme odziva, prečnik zaštitne cijevi Fi 9, ugradna dužina L=60 mm (kao tip T91.xxxxx)	kom	4
6.54		Mjerni uložak 1xPt 100, 3-žični, fi 6; W.Nr.1.4571; L=2025mm, sa transmitemom (4-20)mA, za merni opseg (0-200)°C	kom	2
6.55		Termoelement tip: TC511 Wika,tip K, priključna glava oblik A, L=1400 mm, fi 22,DIN EN 60584, kl.2,opseg: 333...1200°C	kom	2
6.56		Glicerinski industriski manometar FI 160, 0...10 bara, 20x1.5	kom	20

6.57		Glicerinski industriski manometar FI 160, 0...40 bara, 20x1.5	kom	5
6.58		Glicerinski industriski manometar FI 160,0...16 bara, 20x1.5	kom	10
6.59		Membranski industriski manometar, punjen glicerinom FI 160,0...16 bara, 20x1.5	kom	5
6.60		Auma SA 10.1 – F10, n: 22/min, Tzu: 40-120Nm, Tauf: 40-120 Nm, Fett: F1, Kom Nr: 99502710, Nr:2600MD15658, IP 67 ili ekvivalent	kompl	1
6.61		Upravljački sklop sa prekidačima i davačem položaja SAR 07.1 (T close 15-30 Nm,T open 15-30Nm)	kompl	2
6.62		Upravljački sklop sa prekidačima i davačem položaja za SAR 10.1 (T close 60-120 Nm,T open 60-120Nm)	kompl	1
6.63		Upravljački sklop sa prekidačima i davačem položaja za SAR 07.6 (T close 30-60 Nm,T open 30-60Nm)	kompl	3
6.64		Upravljački sklop sa prekidačima i davačem položaja za SAR 14.5 (T close 120-250 Nm,T open 120-250Nm)	kompl	1
6.65		Upravljački sklop sa prekidačima i davačem položaja za SAR 14.5 (T close 250-500 Nm,T open 250-500Nm)	kompl	1
6.66		Upravljački sklop sa prekidačima za SA 14.2 (T close 100-250 Nm,T open 100-250Nm)	kom	2
6.67		Upravljački sklop sa prekidačima za SA 10.1 (T close 40-120 Nm,T open 40-120Nm)	kom	2
6.68		Upravljački sklop sa prekidačima za SA 14.6 (T close 200-500 Nm,T open 200-500Nm)	kom	2
6.69		Upravljački sklop sa prekidačima za SA 16.1 (T close 400-1000 Nm,T open 400-1000N)	kom	1
6.70		Modul MIRage - NPT za 8 senzora Pt100	kom	1
6.71		Modul MIRage -NAI16A za 16 mjerenja 4-20mA	kom	1
6.72		Modul MIRage -NDO220 za digitalne komande, 220VAC/VDC	kom	1
6.73		Modul MIRage -NDI24-220 za24 digitalna ulaza 24/220 V	kom	1
6.74		TACH SCREEN 712PKR-6 LG openframe monitor 15"	kom	1
6.75		Foto zavjesa 220V, 50 Hz, Proizvođač: "ĆENTA" ili ekvivalent	kom	3
6.76		Letva centralnog zatvaranja lifta-lijeva	kom	2
6.77		Letva centralnog zatvaranja lifta-desna	kom	4

Prodavac je u obavezi da prilikom isporuke robe:

1. Svaki pojedinačni komad jasno obilježi markicom (nalepnicom, pločicom). Markica mora da sadrži osnovne tehničke podatke (tip senzora, merni opseg, kat.broj)
2. Dostavi ateste za materijale zaštitinih cevi i omotača mantela.

Garantni rok 12 mjeseci od isporuke robe.

Ponudāči su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Dokazi o kvalitetu:

Za termoelemente i termoparove u ponudi dostaviti:

-Sertifikat o akreditaciji laboratorije u kojoj će biti obavljeno etaloniranje merila, sa obimom akreditacije;

NAPOMENA: Uvid u crteže, zainteresovana lica mogu ostvariti svakog radnog dana od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 01.02.2018. godine, u prostorijama TE "Pljevlja". Nadležna osoba: Dragan Babić, tel.067 440 881 ili 052 330 161.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-5671
Mjesto i datum: Nikšić, 22.12.2017.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki br. 10-00-54016 od 24.11.2017.godine i Ugovora o javnoj nabavci roba za potrebe TE Pljevlja – Rezervni djelovi, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Izvršni direktor
Igor Noveljić**

(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-5670
Mjesto i datum: Nikšić, 22.12.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”,
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-54016 od 24.11.2017.godine
za nabavku roba za potrebe TE Pljevlja – Rezervni djelovi,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji
ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u
ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić _____
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević _____
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević _____
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-5670/2
Mjesto i datum: Nikšić, 22.12.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-54016 od 24.11.2017.godine za nabavku roba za potrebe TE Pljevlja – Rezervni djelovi obrtnog, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Darko Jevrić, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Andrija Lazović, dipl.ecc.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragan Babić, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Željko Pejović, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Ljubiša Janković, dipl.maš.ing.

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 100$$

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

C_p – ponuđena cijena (sa PDV)

C_{min} – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

PONUĐU

**po Tenderskoj dokumentaciji broj _____ od _____ godine
za nabavku**

(opis predmeta nabavke)

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja (za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje ponuda)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

FINANSIJSKI DIO PONUDE: Rezervni djelovi

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1								
...								
Ukupno bez PDV-a								€
PDV (21%) ¹³								€
Ukupan iznos sa PDV-om:								€

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

¹³ U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006, Službeni list Crne Gore", br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017)

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹⁴**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(*ime i prezime i radno mjesto*) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ____ od _____ godine za nabavku ____ (*opis predmeta*) _____, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*potpis*)

M.P.

¹⁴ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

- 1) listu glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primiocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
- 2) uzorke, opise, odnosno fotografije roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
 - U ponudi dostaviti detaljan tehnički opis robe koja se nudi;
- 3) izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE
--

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU PREDMET
ISPORUKE, ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ OBAVEZAN POTVRDITI,
UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA**

U ponudi dostaviti detaljan tehnički opis roba koje se nude.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁵**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

...

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)_____
(potpis)

M.P.

¹⁵ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Igor Noveljić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba za potrebe TE Pljevlja broj: 119/17 od 26.12.2017.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponuđača (*naziv ponuđača*) broj _____ od _____.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe TE Pljevlja.

Robe po ovom Ugovoru su:

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (_____ Eura).

PDV 21% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, isporuke do mjesta definisanog članom 5 stav 2 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

- U roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROKOVI

Član 5.

Prodavac se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto isporuke je TE Pljevlja.

Član 6.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Prodavca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Prodavac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Direkcija za nabavku i logistiku
Kontakt osoba: Todor Radman
Telefon: 040/204-169
E-mail todor.radman@epcg.com

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću za Radovana Radojevića.

Za Prodavca

U vezi isporuke

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

U vezi sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će Naručiocu dostaviti u trenutku primopredaje i garantne listove za ugovorene robe.

Prodavac se obavezuje da Naručiocu na dan isporuke preda svu neophodnu tehničku dokumentaciju.

IV PRIMOPREDAJA

Član 8.

Prodavac se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 9.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

V GARANTNI ROK

Član 10.

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi 12 mjeseci, a počinje teći od dana isporuke.

Prodavac garantuje da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

VI RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Prodavca;
- U slučaju da se Prodavac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Prodavac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

VII OSTALE ODREDBE

Član 12.

Prodavac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke iz ovog Ugovora.

Član 13.

Prodavac se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje posla preda Naručiocu neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti do isticanja garantnog roka definisanog u članu 10 ovog Ugovora.

Član 14.

Garancije za dobro izvršenje posla i za otklanjanje nedostataka u garantnom roku mogu biti izdate od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvršiocu garancije iz člana 13 i člana 14 ovog Ugovora.

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 16.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14 i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podgovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podgovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podgovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podgovarača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podgovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podgovarača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podgovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podgovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenj kopiji ili neovjerenj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove

ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

7. Dokazivanje uslova od strane podnosioca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

8. Dokazivanje uslova preko podgovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podgovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

9.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

10. Način iskazivanja ponudene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

11. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

12. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

13. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

14. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁶, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

¹⁶u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponudlač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.